

ТАЯА

Beauty

УРІТНИК

Klijent: _____

Tretman: _____

Datum: _____

Datum
rođenja: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

MEDICINSKI PROFIL

Na sljedeća pitanja odgovoriti sa X

Da Ne

- Da li ste stariji od 18 godina? (Ukoliko niste, molimo da upitnik popuni Vaš roditelj)
- Da li imate prethodno tretiranu kožu pigmentom? Ako imate, kada ste uradili?
- Da li ste koristili botoks ili hijaluronske injekcije? Ako jeste, kada?
- Da li ste u posljednjih 7 dana konzumirali Aspirin ili bilo koji drugi lijek?
- Da li ste imali hemijsko ili lasersko uklanjanje na koži? Ako jeste, kada?
- Da li imate bilo kakve kožne promjene u regiji mikropigmentiranja?
- Da li trenutno idete na zračenje ili hemoterapiju?
- Da li nosite kontaktna sočiva?
- Da li ste u posljednjih 24 sata konzumirali kofeinske proizvode?
- Da li uzimate neke suplemente kao što su antiinflamatori ili steroidi?
- Da li postoji neka istorija bolesti kože ili izuzetne osjetljivosti na koži?
- Da li ste trudni?
- Da li trenutno uzimate vitamine A, E ili riblje ulje u nekom obliku?
- Da li imate alopeciju?
- Da li ste trenutno na akutnom tretmanu?
- Da li imate zadebljalo tkivo ili ožiljke?
- Da li imate dijabetes?
- Da li imate bilo kakvu tendenciju od pretjeranog krvarenja od sitnih rezova?
- Da li imate neki tip epilepsije?
- Da li imate HIV?

PRIPREMA PRED TRETMAN

Molimo Vas sa ne činite sljedeće stvari, kako bismo smanjili nepotrebno krvarenje i implantaciju pigmenta na Vašu kožu:

- Izbjegavajte energetska pića i kafu barem 24 sata prije tretmana. Neunošenje kofeina u Vaš organizam pomoći će Vam da se mnogo lakše opustite, isto tako pomaže u opuštanju mimičnih (obraznih) mišića.
- Riblje ulje - ne unositi 7 dana prije tretmana
- Alkohol - ne unositi 2 noći prije tretmana
- Aspirin, Ibuprofen - Brufen i bijeli luk takođe mogu uticati na Vaše krvarenje. Ne unositi ih 48 sati prije nego što dođete na tretman. (Jedini lijek koji neće povećati krvarenje je Paracetamol)
- Ne koristiti Retinol i proizvode sa retinolom, najmanje 2 nedjelje prije. Prestati sa razrjeđivačima krvi (antikoagulansi) najmanje 24 sata prije samog tretmana.

NEOPHODNE INSTRUKCIJE

Informisana sam o ovom načinu kozmetičkog uljepšavanja, kao i o obaveznoj proceduri koja se primjenjuje nakon tretmana radi bržeg i uspješnijeg zarastanja.

- Jasno mi je da polutrajna procedura pigmentacije kože sa sobom nosi željene i neželjene promjene. Nisam pod uticajem droge ili alkohola. Nisam trudna ili bolesna, želim da primjenim tehniku polutrajne mikropigmentacije.
- Shvatam da boja pigmenta može malo da varira, zbog tona i boje kože, kao i da je ovo polutrajna metoda i da će pigment izbljediti tokom vremena.
- Shvatam da, ukoliko idem na tretmane kože, lasersko uklanjanje dlačica, plastičnu hirurgiju ili primjenjujem neku sličnu proceduru, može uticati na trajnost mikropigmentacije.
- Svjesna sam da solarijumi, saune, bazeni i neki proizvodi za njegu kože, mogu imati negativan uticaj na mikropigmentaciju.
- Svjesna sam da zasićenost pigmentisane boje ne može biti zagarantovana ukoliko posjedujem skriveni ožiljak ili druge medicinske probleme sa kožom.

Svjesna sam da je kontrola obavezna u roku od mjesec dana, jer spada u drugi dio procesa mikropigmentacije. Veoma je važno da dođem na kontrolu, jer ću onda imati realnu sliku tretiranog dijela. Ukoliko se ustanovi da je potrebno korigovanje, tada se može primjeniti. Korekciju moram obaviti u roku od 4 do 6 sedmica od početnog tretmana, jer sve poslije predviđenog termina spada u osvježavanje mikropigmentacije.

- Prihvatam da se fotografišem prije i poslije tretmana, jer će mi fotografije pomoći da stvorim bolju sliku svog prethodnog i sadašnjeg izgleda.

Moja dužnost je da se pridržavam instrukcija, koje su mi prethodno date. Pročitala sam i razumjela gore navedene informacije. Odmah ću Vas obavjesiti ukoliko imam pitanja o navedenim mjerama opreza. Prihvatam potpunu odgovornost koja je vezana za postupak mikropigmentacije.

- Potvrđujem da sam pročitala sadržaj ovog upitnika. Prihvatam rizike i alternative koje su uključene u ovaj postupak. Imaću priliku da postavljam pitanja i na sva moja pitanja ću dobiti adekvatan odgovor. Potvrđujem da sam pregledala materijal koji mi je dat i sa ovim odobravam primjenu postupka mikropigmentacije.